

**Table 1.1
Sampling Rationale for June 2004**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sampling
													Frequency:
DOM-2		NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
FO-8	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
FO-17	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
FO-22		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
FO-J1												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
HS-2	NS											Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
HS-3	NS		NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
I10-2												Yes	As needed
I10-4	NS									NS		Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
I10-5	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
I10-7	NS	NS		NS	NS	NS			NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
JW-6		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
JW-7		NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
JW-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS					Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
JW-9												Yes	Qtrly
JW-9-A2*	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed
JW-12		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
JW-13		NS	NS	NS	NS		NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
JW-14												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
JW-26	NS	NS		NS								Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
JW-27	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
JW-28	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
JW-29	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS					Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 04
JW-30	NS	NS	NS	NS	NS	NS						Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-1												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-2												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-2/LS-3-A1	NS	NS	NS	NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-3												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-2/LS-3-A2	NS	NS		NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)

Red VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.

Orange VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.

Yellow VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

Light Blue This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.
A1 - after GAC canister #1
A2 - after GAC canister #2
*JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.

Yes To be sampled in June 2004

FT First event for sampling by CSSA.

NS Not sampled for that event.

Green No VOCs detected. Sample on an as needed basis.

**Table 1.1
Sampling Rationale for June 2004**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sampling
													Frequency:
LS-4												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-5												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-6												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-6-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-7												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-7-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
OFR-1	NS											Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
OFR-2	NS	NS										Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
OFR-3												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
OFR-3-A2	NS	NS		NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
OFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			NS		NS	As needed, once annually
RFR-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
RFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
RFR-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
RFR-6		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-7		NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-8		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
RFR-9			NS		NS	NS	NS			NS	NS	NS	As needed, once annually
RFR-10												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
RFR-10-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-10-B2				NS	NS	NS	NS	NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-11												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
RFR-11-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-12												Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04

Total samples to collect June 2004:	33
Total Pre GAC	33
Total Post GAC	0
First Time Samples	0
Total number of samples:	33

Red VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.

Orange VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.

Yellow VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

Light Blue This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.
A1 - after GAC canister #1
A2 - after GAC canister #2
*JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.

Yes To be sampled in June 2004

FT First event for sampling by CSSA.

NS Not sampled for that event.

Green No VOCs detected. Sample on an as needed basis.